

PB PAGEZ MOCK 2

AUGUST 2021

AKUAPEM TWI
Essay And Objective

1 Hour 45 Minutes

2&1

Name.....

Index Number.....

PB PAGEZ EXAMINATION

Private Mock Examinations For BECE Candidates

AUGUST 2021

AKUAPEM TWI 2 & 1

1 Hour 45 Minutes

All answers must be provided on clean sheet of papers (Answer booklet).

Write your name and index number on the sheets.

This booklet consists of two papers. Answer Paper 2 which comes first in your answer booklet and Paper 1 on your Objective Answer Sheet. Paper 2 will last for **1** Hour after which the answer booklet will be collected. Do **not** start Paper 1 until you are told to do so. Paper 1 will last **45** minutes.

Answer all questions in your answer booklet.

MORE MOCK QUESTIONS @

<https://www.pbpagez.com/mock/>

PAPER 2
AKUAPIM TWI 2
Essay

*This paper consists of **three** parts: I, II and III. Answer **one** question **only** from Part I and all questions in part II and III. All questions carry equal marks. Answer all the questions in your answer booklet. Credit will be given for clarity of expression and orderly presentation of material.*

PART I
COMPOSITION
[30 marks]

1. Fa nsɛmfua a ɛnsua nsene ɔha aduonum (150) kyerɛw nea edidi so yi mu biako ho aɛm.

- a) Kyerɛw adwuma a wopɛ sɛ woyɛ no daakye.
- b) Kyerɛw letɛ kɔma w'adamfo na kyere no senea wopɛ sɛ wudi afe yi buronya akwamma no.
- c) Kyerɛw Tikyani a ɔwɔ wo sukuu mu a wopɛ n'asɛm pa ara ho aɛm.
- d) Kyerɛw akyɛde sononko bi a wunya fii w'adamfo bi ho nnansa yi.

PART II
COMPREHENSION
[10 marks]

2. Kenkan deɛ ɛdidi soɔ yi na bua nsɛmmisa no nyinaa

Da koro bi ayeforo bi kɔɔ ofi a etoa so kɔsoo gya. Bere a oduu ho no, na obiara nni fie ho ka abofra bi a ɔda ketɛ so nko ara. Ayeforo no huu adanko bi a wɔahow no akɔnnɔakɔnnɔ wɔ gya no so. ɔtwaa n'ani hwɛɛ ha , hwɛɛ ha na otuu adanko no srɛ biako wee. Na ɛyɛ de yiye, enti ɔfaa ne srɛ biako bio de sɛɛ ne ntama mu. Afei ɔtuu gya a ɛredɛw no bi baa fi.

Berɛ a abofra no maame bae no, obisaa sɛ “Hena na wawia me nam no bi?” Na abofra no kaa nea ɛsii nyinaa kyereɛ no. Ntɛm ara maame no kɔɔ ayeforo no fie ho kɔkaa nea ɛsii nyinaa maa obiara tee. Wɔhyɛɛ ase bɔɔ wɔn nsam kaa sɛ, “ɔkorɔmfo oo! ɔkorɔmfo oo!”, de dii ayeforo no akyi. Eyi maa ayeforo no ani wui maa oguan fii fie ho kɔhyɛɛ ne ho akomfo.

Onyankopɔn tee saa awerɛhosɛm ne nkokoa aniammɔhosɛm a wɔka ma ɛde amanɛɛ brɛ wɔn maamenom no, ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɔmma mmofra nkasa berɛ a wɔnyinii. ɔfaa afasew paɛpaɛ mu na ɔwerɛwerɛ anim. Afei ɔde nea ɔwerɛwerɛɛ no hyɛɛ abofra no menem.

Efi saa berɛ no, mmofra a wɔwoo wɔn foforo no antumi ankasa bio. Bere biara a wɔpɛ sɛ wɔkasa no na amaman fitaa bi fi wɔn anom aba. Bere a wɔrenyin na wɔrehu nyansa no, saa amaman no so tew ma wɔhyɛ ase kasa nkakrankakra.

Akyiri yi koraa no, sɛ wonyin na wohu nyansa a, amaman no gyae koraa ma wotumi kasa yiye.

- a) Aden nti na ayeforo no kɔɔ ofi a etoa ne deɛ so ho?
- b) Na abofra no wɔ he?
- c) Den na ayeforo no kɔyɛɛ wɔ ofi a ɛbɛn no no mu?
- d) Den na ɛsii berɛ a abofra no maame bae?
- e) Aden nti na ɔbea no kaa ayeforo no nneyɛɛ bɔne no kyereɛ afɔforo?
- f) Den na Onyankopɔn yɛɛ n'adwene sɛ ɔbeyɛ?

- g) Hena na Onyankpɔn de sobo bɔɔ no pa ara?
- h) Adwene ben na Onyakopɔn nya faa ayeforo no wu no ho?
- i) Kyere saa nsemfua yi ase senea wɔdi adi dwuma wɔ ayeseɛm no mu: aniammɔhosɛm.
- j) Fa nsemfua a emmoro ason to ayeseɛm no din.

PART III
LEXIS AND STRUCTURE
[20 marks]

Yiyi nsemmisa a ɛwɔ ɔfa ha yi nyinaa ano.

3. Fa edinnsiananmu a ɛfata ma nsemfua a wɔasensan ase no.

- a) Kofi ne Amma ye nnamfonom.
- b) Papa no de nhoma no maa Abena ne Kwabena.
- c) Me ne Kofi kɔɔ gua so.
- d) Ɔde nhoma no maa tikyani no.
- e) Kofi nuabea no wɔ sika pa ara.

Kyere nsemfuakuw a nsemfua a wɔasensan aseɛ no firi mu.

- f) Wɔn nyinaa baa ha anɔpa yi.
- g) Ataare dedaw yi ye me de.
- h) Saa mmerante yi kasa dodo.
- i) Osukuuni biara mmra sukuu ɔkyena.
- j) Abenaa ne Adwoa yeɛ adwuma no yiye.

Kyerew nsemfua a wɔasensan ase yi abirabɔ.

- k) Okuani no maa me amango kese bi.
- l) Mpanimfo bi mpe aduro nwenenwene.
- m) Asikafo bebree wɔ saa ɔman yi mu.
- n) Nnipa pɔi ani gye kuaye ho.
- o) Mmeawa no mu bi ye mmɔdenmmɔfo.

Kyerew nkabomde a ɛwɔ ɔkasamu yi biara mu.

- p) Kofi ne Amma dii aduan no nyinaa.
- q) Ɔbaa fie hɔ nanso wanto me.
- r) Me maame boa nkurofo ɛfise ɔwɔ sika.
- s) Noa aduan no na di bi.
- t) Wubedi fufuo anaa banku?

**DO NOT TURN OVER
THIS PAGE
UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO.**

PAPER 1

45 MINUTES

OBJECTIVE TEST

Write your name and index number in ink in the spaces provided above

1. Use **2B** pencil throughout.
2. On the pre-printed answer sheet, check that the following details are correctly printed:

Your surname followed by your other names, the subject Name, your Index Number, Centre Number and the Paper Code.
3. In the boxes marked *Candidate Name*, *Centre Number* and *Paper code*, reshave each of the shaded Spaces.

AKUAPEM TWI 1

OBJECTIVE TEST

45 Minutes

1. ɔbea wo abofra a, wɔma no

- A. Dammirifua
- B. Hyɛden
- C. Darekena
- D. Tirinkwa

2. Wudidi na obi ma wo kita mu a, wubegye so den?

- A. Magyae mu
- B. Yoo mate
- C. Mikura no
- D. Woamma ntɛm

3. Paw apɛntɛdin a ɛwɔ nea edidi so yi mu.

- A. Asaase asa
- B. Agyeman
- C. Nyankomago
- D. Akua Badu

4. Hyehyɛ din yi nnidiso nnidiso

- A. Yaw, Kwasi, Kwabena
- B. Kwabena, Kwaku, Yaw
- C. Kwame, Yaw, Kofi
- D. Kwaku, Kwasi, Kwadwo

5. Ɛyɛ akyiwade sɛ yedidi a

- A. Yɛwe nam
- B. Yɛfrɛ obi ma odi bi
- C. Yɛde yen nsa si fam
- D. Yɛnom nsu

6. Wo maame papa yɛ wo den

- A. Nanabea
- B. Nanabarima
- C. wɔfasewa
- D. papa panyin

7. Maame Yaa ne maame Akua ware ɔbarima biako, enti wɔyɛ

- A. akorafo
- B. nnamfo

- C. anuanom
- D. atipɛnfo

8. Wo maame nuabarima yɛ wo den?

- A. wɔfa
- B. w'agya kumaa
- C. wɔfasewa
- D. wɔfase

9. Wogoru abeawa bi bra a na ɛkyerɛ sɛ

- A. n'abusuafo wɔ sika
- B. ne maame pɛ n'asɛm
- C. ne ho ayɛ fɛ
- D. wanyin

10. Sɛ wɔregoru abeawa bi bra a, wɔma no

- A. Otuo
- B. Bodua
- C. ɔtɔ
- D. ayitama

11. Ade titiriw a Akanfo gyina so ware ne

- A. ahoɔfɛ
- B. ahosiesie gonn
- C. anotew bɛrɛbɛrɛ
- D. suban pa

12. ɔbarima ne ɔbea ware a, na awofonom abɛyɛ

- A. Nkontafo
- B. Nkumaafo
- C. Nsewnom
- D. Akorafo

13. Hyiregu ba aware mu a, na ɛkyerɛ sɛ aware no

- A. Agu
- B. asɔ
- C. afi ase
- D. akorafo

14. ɔsram bɛn na ekura nnafua 28 anaa 29?

- A. Ogyefuo
- B. ɔbɛnem

- C. Oforisuo
- D. Kitawonsa

15. Dapaa ahe na Akanfo wɔ

- A. Anan
- B. Abien
- C. Abiesia
- D. Anum

16. Wɔka sɛ oi aka nkyene agu a, ɛkyerɛ dɛn?

- A. Onni nkyene
- B. Watu kwan
- C. Wakohintaw
- D. Wawu

17. Nsawa yɛa ɔmanfo de boa owufo bi abusufo.

- A. Ntama
- B. Sika
- C. Nnuan
- D. Nsu

18. Okuafo ma yen mfumduan. Dɛn na ɔbɔmmɔfo ma yen?

- A. Hanam
- B. Nkesua
- C. Atosode
- D. Nnuaba

19. Mpanyimfo hyia a, hena na wɔkasa fa no so?

- A. Odikuro
- B. ɔkyeame
- C. ɔsafohene
- D. ɛsɛn

20. Akanman mu ɔhene bɛn na ɔwɔ tumi sen ahemfo no nyinaa?

- A. Sanaahene
- B. Kurontihene
- C. Dabehene
- D. ɔmanhene

21. Nkurow nketewa mu, hena na ɔhene fa no so frɛ ɔmanfo.

- A. ɔbrafo
- B. ɛsɛn
- C. dawubɔfo
- D. ahenkwa

22. Nipa titiriw a ɛpaw ɔhene no mu biako ne

- A. ɔkyerɛma
- B. ɔbrafo
- C. ɔhemmea
- D. dawubɔfo

23. ɔhene bɛn na ɔhwɛ nsa so wɔ ahemfi

- A. Dabehene
- B. ɔhemmea
- C. Kurontihene
- D. Sanaahene

24. Obi tew owufo bi nto a, ase ne dɛn?

- A. Wadi n'ade
- B. Watɔ funnaka
- C. wabɔ da asie no
- D. wakɔ ayi ase aba

25. Nwaw ne akyekyere gyina ho ma dɛn?

- A. ntɔkwaw
- B. asomdwoe
- C. patapaa
- D. ahɔɔhare

26. Sɛ woka asem kyere obi na ɔwosow ne ti a, ɛkyerɛ sɛ

- A. ɔrenka hwee
- B. ɔmpene so
- C. ka asem no bio
- D. wagye ato mu

27. Akanman mu ntama tuntum ne kɔkɔ gyina ho ma dɛn

- A. anigye
- B. ahosɛpɛw
- C. awerɛhow
- D. ahotɛ

28. Anansesɛm mu no, Adanko ho asem taa kyere

- A. abufuw
- B. anihaw
- C. asisi
- D. ahɔɔhare

29. Agya rekɔ ogyaw me abofra bi. Wosoma no a, ɔnkɔ . wokɔ nso a, na odi w'akyi. ɛyɛ dɛn?

- A. Onipa sunsuma
- B. Onipa nsateaa

- C. Onipa nan
- D. Onipa nsa

30. Agya ade bi wo ho. Onko asu nanso daa owo nsu wo n'ahina mu. Eye den?

- A. Mako
- B. ntorewa
- C. borofere
- D. kube

31. obi wu a abusuafo tumi de n'agyapade hye.....nsa ma ohwe so.

- A. Okunafo
- B. Ne babarima
- C. Odiadefo
- D. N'adamfo

32. Se obi anto ne kon anwu a, wofre no

- A. osaman
- B. fea
- C. obusufo
- D. otfo

33. agya reko no ogyaw me ade bi, wosoma no a, obeko nyinaa na oresu. Eye den?

- A. okraman
- B. frama
- C. bre
- D. letε

34. Agya reko no ogyaw me ade bi, wosoma no a orenko gye se woapae n'atifi ansa. Eye den?

- A. Dadewa
- B. Akoa
- C. bre
- D. letε

35. Agya reko no ogyaw me akongua fefe bi se mentena so, nanso saa akongua no obiara ntumi ntena so . Eye den?

- A. Asesequa
- B. Bemu
- C. borode
- D. akentengua

36. Agya reko no ogyaw me akoa bi, saa akoa no se okom de no a, ontumi nnyina ho, gye se wadidi amee, Eye den?

- A. okraman
- B. kotoku
- C. agyinamo
- D. abofra

37. Nsenkyeranne a obi a oredow afuw ye wo asaase no so ne se

- A. osi nkete
- B. otua asafe
- C. osum otimpon
- D. osum ohwim

38. Se wuhu se abofra bi tinwi ye mpesempese a ekyere se

- A. oye okomfo
- B. oye Badu
- C. oye abosomma
- D. oye osaman

39. Se akyekyere ne nwaw wo ohene bi akyeampoma so a na ekyere se

- A. ohene no akra boa ne nwaw ne akyekyere
- B. ohene no pe asomdwoe
- C. ohene no kyi nwaw ne akyekyere
- D. ohene no pe nwaw ne akyekyere

40. Nea edidi so yi mu nea ewo he na wuhu wo ohene bi akyeampoma so a, ekyere se owo tumi sen ohene biara

- A. gyata
- B. osebo
- C. okore
- D. osono

PB PAGEZ EXAMINATION

FREE MOCK QUESTIONS_2

AKUAPEM TWI Marking Scheme

OBJECTIVE TEST (40 MARKS)

PAPER ONE

1. D	6. B	11. D	16. D	21. C	26. B	31. C	36. B
2. C	7. A	12. C	17. B	22. C	27. C	32. D	37. A
3. A	8. A	13. A	18. A	23. D	28. D	33. C	38. C
4. B	9. D	14. A	19. B	24. A	29. A	34. A	39. B
5. C	10. C	15. B	20. D	25. B	30. D	35. B	40. D

PAPER 2

PART II: COMPREHENSION

[10 Marks]

- Okoo ofi a etoa ne de so ho kosoo gya/ Okosoo gya.
- Na abofra no da ketse so wo ofi ho.
- Okowiaa adanko nam a wahahow no wo gya so / Okowiaa adanko serɛ abien wo gya so.
- Abifra no maame bae no, obisaa nea wawia ne nam no bi.
- Efise na ayeforo no mmu ade wo kurom ho / Na ɔpɛse ugu ayeforo no ani ase.
- Onyankopɔn yɛɛ n'adwene se, ɔmma mmofra nkasa wo bere a wɔnyinii / Oyankopɔn yɛɛ se ɔmma mmofra nkasa wo bere a wɔnyinii.
- Onyankopɔn de sobo bo mmofra nketewa / Ode sobo bo mmofra pa ara.
- ɔmma saa owu, aniwusem no nsi bio / Adwene ben na Onyankopɔn nyae ne se ɔbesesa nea waye no.
- Mpanyisem / Mperewasem / Waka nea ense aka
- Ayeforo bi animguase wu / Nea enti a mmofra nkasa / Ayeforo bi amanehu

PART III – LEXIS AND STRUCTURE

[20 marks]

- Wɔn
- Wɔn
- Yɛn
- ɔno
- ɔno
- ɔkyersfo
- Edin nkyerskyeremu
- Adeye
- Edn

- j) Nkabomde
- k) Ketewa
- l) Dædæw
- m) Ahiafo
- n) Kakraa bi / Ketewa bi
- o) Akwadwofo / Anihafo
- p) Ne
- q) Nanso
- r) Efise
- s) Na
- t) Anaa